


ҮРҮН КҮӨЛ: ДОЙБОХ УОННА КЫРДЫЫК



ОХТОН БАРАНАР МАСТААХ,
ЧОЛАН БАРАНАР ЧУЛААХ
ОРТО ТУРУУ ДОЙДУМ...

ҮРҮН КҮӨЛ

Эрэлбитин эркин огостобут



Үйэлэр тухары үрүн көмүс соботунан бар дьону анатан-сиятэн, киши-хара онгорбут Үрүн Күөл уута уолансытайлан, сыйс отунан саба үүнэн, улаханнык киши эре хараастыхаа кудрук, дъудэйэн эрэр. Бинги, олохтоохтор, харыстаан-ытыгылаан, Эбэйт дизн ааттыыд күөлбүт бүгүнчү дылбатыттан ордук сүөм түнэйт. Ол да ишин кини тул арас ис хоноондоо ыстайдалар, саналар-инэлэр элбэтилэр. Олортон сорохторо «Түбэлэр Эбэлэрин бас билилэригэр ылан баран, туух да өрүүйэр үлэни ыыппаттар» дийллэрэ хомтолоох. Онон мин олохтоох дынгаалтаа уонна нэнилийнэ аатыттан отчоут тэнэ бынааран сурйары наадалаабынан аабын.

Иннээ нэнилийк дынгаалтагар сүктэриллихтээх. Бу ыйсаа бийситиан дынгаалтадаа бэриллэр балык атыяа олохтоох нэнилийнэ уопсай түнэтагад туттууллар. Ол кудук Саха сирин, Нам биэрпрограммаларын көрбөт кыры нэнилийк бийт телестудиа атылаан сэргэхжидибтэ. Иччэттарга анаан кулуупка музыкальной кин атылаанлынаа. Тэрилтээр ксерокстанылар, Ааспят сайнан ыныах эмий балык атыяа тиинээлэе сыйдээр. Онон харч сутугар үс күөл хоруулара гравийнан бүлээммитээр.

Мантан салгын правительство сорудаанын боппуроос икк төгүл министерство коллегиятгар көрүллэн, 40 мөл. солж. сууммалаа үлэ байрайыага ононуултуу. Минводстрой специалистары кыттылаахаа байрайактааччылар 1,5 нэдиэлээ үлэлээн, олохтоох санааларын, этиилэри истэн барыттара. Документация ононууллан, үбүлээнин бывааннанар.

Маннаа киши дыннэргинирэ—баар докумоон сүтүүтээ. Үеээ этиллийтин кудук, 1993 с. черновой докумоомут сүпүүт, 1997 с. биэрбит докумоомут аар сүүлтэн кээлэн. Оттон правительство бутэнкээз бигэрэгтигэ кийлэриллийт докумооннаар хайа эрэ кабинеттэн эмий мэлийн хаалалтар. Сылай икк иездээлээ устата көрдөнүүн түнэн икк бэрбэтэ. Оттон анал сметтэй докуменциятаа суюх эйнэх кэппизийк да биэрлийт. Олус дынанын, ньбийдоон сөбүлээн суруллан, 900 мөл. солж. сууммалаа документация ононуулай түнэннаах салаааччыларынан илии баттана сыйдээр. Төнөтэ, ханан үбүлээрэ биллийт да, эрэли сүтэризимийн, Үгэспитинэн, үрдук кирилисээхтээр аяннаар тогсуйгаа сыйдэхлэлтээ. Онно баар үерэннинбт.

Элбэх эрэй, эккирэтийн, көрдөнүү. кистээбэккэ эттэхэ бокууоннаанылаа, ардыгар ардыраанылаа да үлэлтээн сорбутун суруйдум. Түбүкүт түмүг билингитээ кыра да, сымара таас сыйтар сириттэн сыйбарын эрэр. Улуус дыно! Үрүн Күөл уопсай баайыт. Кэпсээнгэ кирийт балыгыттан маппийт араана суюх буолуу. Кини улуус бас билингитээр биэрлийтээ улахан үерүүлэх. Президент Үйнээсэн нэнилийк чэрчтэн ийнгэр баар ойнур, уу, сир баайын дынайыга нэнилийк дынгаалтадын боломуочуйтадаа кэнгээтэ. Онон буындаанылаах, улахан промысловой сүүлталаах күөл баайын түнэннын бэрээдэктээнин, хонтурууллаанын эбээзээр.

Тиинээ Үрүн Күөлү өрүүйэн, чөлүгэр түнэрэр иин күннэрийн-дышларын харыстаабакка, дынанын үлэлээбтэд дынгээ, салайааччыларга: Ядрев А. Н., Бочкарев А. А., уулуу дынгаалтадаа, Ларионов Е. М., депутат, Попов М. С. экология комитета, Кривошапкин И. З., «Нам» ТРК директора, Колпашиков Н. П. уода, сурэхэрчин-баяларын көмөлжилтээр Түбэлэр ааттарыттан бардаа мааталын тиэрдэбин. Итиинэ сабаалыбтэд дынгаалтадаа тиинээлээр, Улуу Эбээ тогон-байлан, долгунаа мичийн турарын сотору көмийн көрүүхүт динээрээнин биээрэбин.

Р. ЛУКИНА,

Тубэ нэнилийг дынгаалтадын байлыгын, уулуу Бочуутаах гражданина.

Эбээ бүгүнгү туруга—киниэхэ, айлы баа уопсайнаан кудук, кыллыны сыйнан содулаа дийхин баафын. Ону бэрт элбэх холбурдартан айлаанын бигэртэбн. Кини тул ат-мас үлтү кэрдилэн, сыйнэйдэллан бүтээр чугаанаат. Күөл уутун байтар, ыраанырдар Кэнгээм үрэх тулатынаавы ойнур устасын тухары кэрдилэн бүпүт аатырар. Эбээ, кинин тул аттар күөлэргэ хаялпильяа уу бу үрэхтэн эбээлэйтээ хас да сый буолла. Күөл уопсай бас билингэ кириэн, киниэх араас балыктыр дын элбээтэ. Ити кудук «Үрүн Эбэ» дизн ааттамыт биргээдэх хойууларын-убаастарын үрдүгээр кутан кыстаабыттара. Ол кэми мин Сэбийт председателин солбугааччын үлэлии сыйдээн, аанаан-минээн, олохтоох нэнилийнэ сорудаанын Беленъекий үрэххэтийн сыйдээн.

«Көс ыта көнөс» дийбиккэ дылы биргээдээ тиййэн, кэпсээтэрии сорунааны дийн, таах үебүлэн хадалбыт. Эссе биэр кырдаасаа кини: «Эн инсээриггин билингии кэтигигин, көрбүтэистибтэ буолааны. Собо унгобар харан олнэ» дийбигтии тывынаабын тухары умнубатым буолуу. Бу бэйэлэхээ Үрүн Күөл үрдүгээр олорон, кырыс булаастаах түлнан тамнааттанырттан кыбыстын, айыргын да сөн этэ. Итинник сыйнаннаах тастан кэлэн буутур биргээдээри сэргэ тулалыр эйтээ алдьарыйбит Эбээ былыгылар этэллэрийн бүнгээнээ да буолуу. Ол сыйтан ылаа Улахан Кытаанахтан биэр да собо кэлэйт буолуу.

Тубэлэр күөллэрийн көрө-көрө дуундара ытаан, айнаан, араас инстанцияларга тийнэ бэрт элбэх боппуроону турорсубттараа биданнаатаа. Ол эбээтээр бэйэйт күүспүт-уохпүт да татым, үпхарчы да суюх. Эбээн чөлүгэр түнэрэгээ биэр улахан төнүүнэн «Үрүн Күөл харыстааыг» дийн «Ленин суюлгар» очтогоо айылбаа харыстааын орохуонааа комитетын председателэ В. М. Бочкарев 1990 с. ахсынныга бэчээт-тэппит ыстайтаяа буолутаа.

Истайтаяа олохтоох Сэбийт уонна нэнилийнэ муннхаатыг хастындаа дыуулэйнлийбтэ. Онно дын этий-

лэрэ, ылыммыт уураахтара тыа ханаа-ыстайбатын министерствотыгар, минводхозка, правительствоа, Урдук Сэбийкэ Президентээ, айлыга харыстаа-былын республикатаа комитетгар тиздиллийтээр. Ол докумооннаар элбэх кэпсэтийнэх, киэг ынгырылаах төгүрүк оствууллар, министерстволар коллегиялар, правительство муннхаатараа буолуталаабыттара. Ол тухары наар Үрүн Күөлү өрүүйүү боппуроона көрүллэрэ. Оттон Тубэ Сэбийтэн үлэтийн үкээ эмий итиниэхээр түнэнниллары. «Онно «Түбэлэр күөллэрийн өрүүйэр үлэни ыыппаттар» дийллэрэ баттагасааха.

Кырдык мэнэйдэр, харгыстар да элбэхтэр, билингийн харчы да суюбар сиғэни угс. Бу Улуу Эбээн чөлүгэр түнэрэгээрэ кыратаа суюх үп ишадаа. Ол эрэн кыралан да буоллар дынлаа сыйбарын түнэннилларын курдук. Итилэри эмий үрдүттэн этэр дэдимээр холбурдартай тийнин. 1996 сий ортото ааңыар дылы түлнан эрэнэрийнэрийн итээйн, курааны куунаан хадалбыт. Ол иин маассабай цитинэрийн средстволарын (телевидение, хайнт, радио) актывийнайдых кытталларын сиитибтэд дийхээ сөн. Үеээ тэрилтээрэг аны түлнан, сургужин эрэ көрдөнүүн буолбакка, официальный докумооннаарын турорсүүн ити сый күнүнгүттэн сабаалыбьт. Үрүн Күөл боппуроона Правительство, Президент бынааччы хонтуруулларыгар ылыммыт. Манынхаа улахан оруулуулусаа тириллийт дынгаалтаа байыллыгын солбугааччы А. А. Бочкарев салайааччылаахаа күн бүгүнгүгээр дылы үлэлии сыйдээр көбүлүүр бөлөх оонньообуутаа.

Ол эрэн кырдыгынан эттэхээ, ити иннинэесе 1994 с. бинги Эбэйтэрийн күүспүт-уохпүт да татым, үпхарчы да суюх. Эбээн чөлүгэр түнэрэгээ биэр улахан төнүүнэн «Үрүн Күөл харыстааыг» дийн «Ленин суюлгар» очтогоо айылбаа харыстааын орохуонааа комитетын председателэ В. М. Бочкарев 1990 с. ахсынныга бэчээт-тэппит ыстайтаяа буолутаа.

Истайтаяа олохтоох Сэбийт уонна нэнилийнэ муннхаатыг хастындаа дыуулэйнлийбтэ. Онно дын этий-

нинээ нэнилийк дынгаалтагар сүктэриллихтээх. Бу ыйсаа бийситиан дынгаалтадаа бэриллэр балык атыяа олохтоох нэнилийнэ уопсай түнэтагад туттууллар. Ол кудук Саха сирин, Нам биэрпрограммаларын көрбөт кыры нэнилийк бийт телестудиа атылаан сэргэхжидибтэ. Иччэттарга анаан кулуупка музыкальной кин атылаанлынаа. Тэрилтээр ксерокстанылар, Ааспят сайнан ыныах эмий балык атыяа тиинээлэе сыйдээр. Төнөтэ, төнөтэ туххажаа ороскуоттамытадаа барытаа учуутанан, кумаарага тиинээлэе сыйдээр. Онон харч сутугар үс күөл хоруулара гравийнан бүлээммитээр.

Мантан салгын правительство сорудаанын боппуроос икк төгүл министерство коллегиятгар көрүллэн, 40 мөл. солж. сууммалаа үлэ байрайыага ононуултуу. Минводстрой специалистары кыттылаахаа байрайактааччылар 1,5 нэдиэлээ үлэлээн, олохтоох санааларын, этиилэрийн истэн барыттара. Документация ононууллан, үбүлээнин биэрэдэгтийн энэхүүнээсээ бийт телестудиа атылаан сэргэхжидибтэ. Иччэттарга анаан кулуупка музыкальной кин атылаанлынаа. Тэрилтээр ксерокстанылар, Ааспят сайнан ыныах эмий балык атыяа тиинээлэе сыйдээр. Төнөтэ, төнөтэ туххажаа ороскуоттамытадаа барытаа учуутанан, кумаарага тиинээлэе сыйдээр. Онон харч сутугар үс күөл хоруулара гравийнан бүлээммитээр.

Мантан салгын правительство сорудаанын боппуроос икк төгүл министерство коллегиятгар көрүллэн, 40 мөл. солж. сууммалаа үлэ байрайыага ононуултуу. Минводстрой специалистары кыттылаахаа байрайактааччылар 1,5 нэдиэлээ үлэлээн, олохтоох санааларын, этиилэрийн истэн барыттара. Документация ононууллан, үбүлээнин биэрэдэгтийн энэхүүнээсээ бийт телестудиа атылаан сэргэхжидибтэ. Иччэттарга анаан кулуупка музыкальной кин атылаанлынаа. Тэрилтээр ксерокстанылар, Ааспят сайнан ыныах эмий балык атыяа тиинээлэе сыйдээр. Төнөтэ, төнөтэ туххажаа ороскуоттамытадаа барытаа учуутанан, кумаарага тиинээлэе сыйдээр. Онон харч сутугар үс күөл хоруулара гравийнан бүлээммитээр.

Мантан салгын правительство сорудаанын боппуроос икк төгүл министерство коллегиятгар көрүллэн, 40 мөл. солж. сууммалаа үлэ байрайыага ононуултуу. Минводстрой специалистары кыттылаахаа байрайактааччылар 1,5 нэдиэлээ үлэлээн, олохтоох санааларын, этиилэрийн истэн барыттара. Документация ононууллан, үбүлээнин биэрэдэгтийн энэхүүнээсээ бийт телестудиа атылаан сэргэхжидибтэ. Иччэттарга анаан кулуупка музыкальной кин атылаанлынаа. Тэрилтээр ксерокстанылар, Ааспят сайнан ыныах эмий балык атыяа тиинээлэе сыйдээр. Төнөтэ, төнөтэ туххажаа ороскуоттамытадаа барытаа учуутанан, кумаарага тиинээлэе сыйдээр. Онон харч сутугар үс күөл хоруулара гравийнан бүлээммитээр.

Мантан салгын правительство сорудаанын боппуроос икк төгүл министерство коллегиятгар көрүллэн, 40 мөл. солж. сууммалаа үлэ байрайыага ононуултуу. Минводстрой специалистары кыттылаахаа байрайактааччылар 1,5 нэдиэлээ үлэлээн, олохтоох санааларын, этиилэрийн истэн барыттара. Документация ононууллан, үбүлээнин биэрэдэгтийн энэхүүнээсээ бийт телестудиа атылаан сэргэхжидибтэ. Иччэттарга анаан кулуупка музыкальной кин атылаанлынаа. Тэрилтээр ксерокстанылар, Ааспят сайнан ыныах эмий балык атыяа тиинээлэе сыйдээр. Төнөтэ, төнөтэ туххажаа ороскуоттамытадаа барытаа учуутанан, кумаарага тиинээлэе сыйдээр. Онон харч сутугар үс күөл хоруулара гравийнан бүлээммитээр.

Мантан салгын правительство сорудаанын боппуроос икк төгүл министерство коллегиятгар көрүллэн, 40 мөл. солж. сууммалаа үлэ байрайыага ононуултуу. Минводстрой специалистары кыттылаахаа байрайактааччылар 1,5 нэдиэлээ үлэлээн, олохтоох санааларын, этиилэрийн истэн барыттара. Документация ононууллан, үбүлээнин биэрэдэгтийн энэхүүнээсээ бийт телестудиа атылаан сэргэхжидибтэ. Иччэттарга анаан кулуупка музыкальной кин атылаанлынаа. Тэрилтээр ксерокстанылар, Ааспят сайнан ыныах эмий балык атыяа тиинээлэе сыйдээр. Төнөтэ, төнөтэ туххажаа ороскуоттамытадаа барытаа учуутанан, кумаарага тиинээлэе сыйдээр. Онон харч сутугар үс күөл хоруулара гравийнан бүлээммитээр.

Мантан салгын правительство сорудаанын боппуроос икк төгүл министерство коллегиятгар көрүллэн, 40 мөл. солж. суум

Нам оройонун киини-
а үгүстэрэ Түбэ нэхи-
кохорулэн, билигин
өвгэлэрин сирин-үүтүн
ыччат бэрт абыяах.

дойдуну атыахтаах уу
аймаабыт немец сэрий-
нүүр «Күөл» колхоз эдэ,
х дьоно мангайы үон-
хомуурга баран, сэрий
ар хаалбайттара. Бэрт
ах кини эргилэн кэлэн,
раханытган дойдулары-
хсийбатахтара. Ол эмиэ
зэлээх этээ. Иккис хо-
чинниттэн «Туюх барыта
диэн Сталин дьанаала
га. Иннээ гынан 1943
Урун Күөл» бронялаах
кодхона буолбута. Балык-
бу колхоз кырдааас

Олоньотторо Илья
митрий (Миичэ) Пест-
маастардаан, дьана-
йэн, Кыайыы буолуор
ишигттара. Очнолорго
бары колхостарыгар
бултаанын булаана тут-
тээ. 1946 сыллааха 126
балыгы кыннын мусс
мунхалаан ылбайттара.
икки Эбээ 11 колхоз
быта.

алларытыггар дьах-
бы тардытыггар, та-
игар кыргыттар, уолат-
лор сильдьаллара. Мун-
хийни, тиэйни, сүөкээ-
сыгы хайыны обоньот-
эрэ буолара. Маны та-
ынын өрүскэ сяалы-
ныт бинаяллара. Сайы-
г балыгар мунха тери-
Билигин алта, сэттэ
таах бу дойду дьонноро
үлэн эттеринэн-хаан-
билбит дьыналлара.
ан ылбайт балыккын
анын, сахсырга көтүөн
ираастаан, сүйян оро-
буючкаа кутан, хап-

пахтаан үөн ыспат, күн көрбөт
гына дьанаанаххына сатаана. Ханаан утуйан, анаан, сынъанан
сылдаахтаабыттарын айбыт та-
нара бэйэтэ билэн эрдээ.

Түннамыт балыгы куораттан
катер кэлэн, тиэйн барага үон-
на бородукта абалара. Арыт
катер кэлбээкэ, быстарын буо-
лара. Ол да үрдүнэн бултамыт
балык сизниллэрэ, туора туттул-
лара кытаанахтык бобуллара.

Кэлин улуу балыксыт икки
Пестряков обоньоттор өлбүттэ-
рин кэнниттэн «Урун Күөл» кол-
хоз кэлкэ сылларга булаанын
кыайан толорбот буолбута. Дээ
ол иин республика Правитель-
ствотын дьанаалынан Дьюкуус-
кайдыаа балык заводугар Урун
Күөл үонна Бэрэни 1948 сыл-
лаахтан буоллара буолуо, биэр-
битетэрэ. Олохтоох нэхилиэннэ
суруннээн сүөнү иштиштинэн үон-
на күндү түүлээж бултаанын
дьарыктанара көнгүллэм-
митэ.

Ол иин сүол-шиц, оскуола,
балыына сухтарынан олутта-
ран, төрүт кырдааастар өлөн-
сүтэн, Урун Күөл ыччаттара
төрөбүт сирдэриттэн атын сир-
дэргэ олохсийарга эрэ тийбит-
тэрэ.

Эбэни балык завода бачаа-
чайдыааиттан ылаа олохтоох нэ-
хилиэннэ үтүрүүүгэ түбэспите. Төрөбүт-үөсжээбит күөллэригэр
биир илими үуга түнэрэр би-
раантара биынлыбыта. Туора
урдустар — үлэттэн үүрүллүбүт-
тэр, арыгыннтар, хаайыттан
таксыбыттар ханаайын буолбут-
тара. Рыбзавод кыннын-сайын
бултаабыт балыгын Дьюкуускай-
га таспыта. Кыннын массын-
нан, сайынын самолетунан,
вертолетунан, котуппүттэрэ.

Ити чахчылар тустарынан
«Энгисэлигэ» тахсыбыт сурүү-
лар ырааынан ситеэ сухтар.
Онон кыратык чулкайдыыр наа-
да буолбут дии санаатым.

Итнин да атын тутууларга
Намтар туроурсар болпу-
руостарын элбэхтик өйөбүт
үтүэлэрдээх. Дойдулаафын-
сылын ыар буруйдаанынтын
куттамакка, чутуйбак-
ка, үтүе субастаахтык,

үнуучуу дьобурунан Прави-
тельство, обкомга биллэр
тэрийэеччүү үонна сала-
яаччы быннынан 20 сүл
устада улэлээйтээ. Онон
намтар, биңиги, сэмэй со-
бустук Максим Кирюевич 100
саанын юбилейнан Нико-
лай Семенович Охлопковка
банибыа этэрбит наада. Биир
дойдулааастар битин этэн
турган, эмиэ Урун Күөл бол-
пурунагар эргилэбин. 1982
сүлтүү үүдүүт 1 м 80 см
урдээбитин түннан элпилтим.
Ити кынын үүдүүт үүдүүт
биз-
репин толору кыстаабыта.

Кыннын халыг хаар тус-
пүтүү. Саанын эмиэкэ ириш-
чи үонна икки күннээх
куустээх ардаа түүнүүттэн
улахан халаанын буол-
бута. Ол түмүгэр Алекс Павлович
Иванов Аргунов ампаар
эркиннэх даамбатын уута
урдүнэн түспүтээ. Михаил
Михайлович «Энгисэлигэ» кү-
лүүн тутар 15 к. уу иш-и-
хайгыыр Дьюкуускайдыаа
рыбзаводун харыбыа Рех-
лясов Афанасий Павлович
быстас толкуунан, уолбам-
чы туттуултуунан даамбан
буолбакка, атын сиринэн
тобо айынан, ыам ыйыгар
Эбэ уута ерүүк суюнтуу.

Сунал биллэриин өрүүз-
вод директора Ли Николай
Васильевичтэн күүд үутун
тохтор бирикээстээх ин-
женер Владимирович Салайачы-
лаах биргээдээ соругун тол-
бортобо, толорор да кыаба
суюа. Күүд үутун таңыма
лаппа намтаан, баттаанын
аччаабытын кэнэ, сайнын
байна түүнэри-күнүстэри үл-
лээн, уу нааа барыта на-
мыртлыбыта.

Ити сүл уу үрүккүү өбили-
бит таңымтада. Им түнэн
кыстаабыта. Онон 1983 сүл-
га күүд үутун салгын чөл-
гэр түнэрин өнгөтүүлүүт-
тэр, арыгыннтар, хаайыттан
таксыбыттар ханаайын буолбут-
тара. Рыбзавод кыннын-сайын
бултаабыт балыгын Дьюкуускай-
га таспыта. Кыннын массын-
нан, сайынын самолетунан,
вертолетунан, котуппүттэрэ.

Ити чахчылар тустарынан
«Энгисэлигэ» тахсыбыт сурүү-
лар ырааынан ситеэ сухтар.
Онон кыратык чулкайдыыр наа-
да буолбут дии санаатым.

Итнин да атын тутууларга
Намтар туроурсар болпу-
руостарын элбэхтик өйөбүт
үтүэлэрдээх. Дойдулаафын-
сылын ыар буруйдаанынтын
куттамакка, чутуйбак-
ка, үтүе субастаахтык,

үнуучуу дьобурунан Прави-
тельство, обкомга биллэр
тэрийэеччүү үонна сала-
яаччы быннынан 20 сүл
устада улэлээйтээ. Онон
намтар, биңиги, сэмэй со-
бустук Максим Кирюевич 100
саанын юбилейнан Нико-
лай Семенович Охлопковка
банибыа этэрбит наада. Биир
дойдулааастар битин этэн
турган, эмиэ Урун Күөл бол-
пурунагар эргилэбин. 1982
сүлтүү үүдүүт 1 м 80 см
урдээбитин түннан элпилтим.
Ити кынын үүдүүт үүдүүт
биз-
репин толору кыстаабыта.

Холобурга абаллахха, би-
йылды дылы куулун тутар 8
кунүүр Правительство санга
Председатель Федоров В. П.,
бэйзит депутатын, биир
дойдулааахтык Ларионов
Е. М. кыттылыарын үонна
улуусут башылыг Ядреев
А. Н. солбайаччытын Бочкар-
ев А. А. армаллааини наан
Түбэ нэхилиэннэ актын
бийн муньцааны кыттылаах-
тарын кытта сирэй көрсөн
олорон, элбэх тирээн турар
үонна Урун Күөл билингийн
туругун түннан болпурун-
хуирэхоро бинаяарыттын
аадааахтык таңымаанын
улахан халаанын буолбута.

Ол түмүгэр Алекс Павлович
Иванов Аргунов ампаар
эркиннэх даамбатын уута
урдүнэн түспүтээ. Михаил
Михайлович «Энгисэлигэ» кү-
лүүн тутар 15 к. уу иш-и-
хайгыыр Дьюкуускайдыаа
рыбзаводун харыбыа Рех-
лясов Афанасий Павлович
быстас толкуунан, уолбам-
чы туттуултуунан даамбан
буолбакка, атын сиринэн
тобо айынан, ыам ыйыгар
Эбэ уута ерүүк суюнтуу.

Сунал биллэриин өрүүз-
вод директора Ли Николай
Васильевичтэн суюнтуу.
Ити чахчылар тустарынан
«Энгисэлигэ» тахсыбыт сурүү-
лар ырааынан ситеэ сухтар.
Онон кыратык чулкайдыыр наа-
да буолбут дии санаатым.

Ити сүл уу үрүккүү өбили-
бит таңымтада. Им түнэн
кыстаабыта. Онон 1983 сүл-
га күүд үутун салгын чөл-
гэр түнэрин өнгөтүүлүүт-
тэр, арыгыннтар, хаайыттан
таксыбыттар ханаайын буолбут-
тара. Рыбзавод кыннын-сайын
бултаабыт балыгын Дьюкуускай-
га таспыта. Кыннын массын-
нан, сайынын самолетунан,
вертолетунан, котуппүттэрэ.

Ити чахчылар тустарынан
«Энгисэлигэ» тахсыбыт сурүү-
лар ырааынан ситеэ сухтар.
Онон кыратык чулкайдыыр наа-
да буолбут дии санаатым.

Хайын күнүд түүлээж
элбээ. Олохтоох нэхилиэннэ
дьанаалын үэсжээбит дой-
дугаа буоллара. Ону атын
дойду урдустара күннээбүт-
тэр, арыгыннтар, хаайыттан
таксыбыттар ханаайын буолбут-
тара. Рыбзавод кыннын-сайын
бултаабыт балыгын Дьюкуускай-
га таспыта. Кыннын массын-
нан, сайынын самолетунан,
вертолетунан, котуппүттэрэ.

Ити чахчылар тустарынан
«Энгисэлигэ» тахсыбыт сурүү-
лар ырааынан ситеэ сухтар.
Онон кыратык чулкайдыыр наа-
да буолбут дии санаатым.

Хайын күнүд түүлээж
элбээ. Олохтоох нэхилиэннэ
дьанаалын үэсжээбит дой-
дугаа буоллара. Ону атын
дойду урдустара күннээбүт-
тэр, арыгыннтар, хаайыттан
таксыбыттар ханаайын буолбут-
тара. Рыбзавод кыннын-сайын
бултаабыт балыгын Дьюкуускай-
га таспыта. Кыннын массын-
нан, сайынын самолетунан,
вертолетунан, котуппүттэрэ.

Ити чахчылар тустарынан
«Энгисэлигэ» тахсыбыт сурүү-
лар ырааынан ситеэ сухтар.
Онон кыратык чулкайдыыр наа-
да буолбут дии санаатым.

Олохтоох нэхилиэннэтэн
көнүлэ суюх барыта 170 гек-
тардаах ходунаан атын нэ-
хилиижтэргэ үонна оройон
олохтоохторугар бийдээ
ыннын таңаарыттын та-
нанаа.

Нэхилиижтэргэ сирдэрийн
бийдээ буолбака, мэстэти-
гээр үлэлээх буолуу принци-
бигэр олобуран, ыччытын
олохтоохторугар бийдээ
ыннын таңаарыттын та-
нанаа.

Холобурга абаллахха, би-
йылды дылы куулун тутар 8
кунүүр Правительство санга
Председатель Федоров В. П.,
бэйзит депутатын, биир
дойдулааахтык Ларионов
Е. М. кыттылыарын үонна
улуусут башылыг Ядреев
А. Н. солбайаччытын Бочкар-
ев А. А. армаллааини наан
Түбэ нэхилиэннэ актын
бийн муньцааны кыттылаах-
тарын кытта сирэй көрсөн
олорон, элбэх тирээн турар
үонна Урун Күөл билингийн
туругун түннан болпурун-
хуирэхоро бинаяарыттын
аадааахтык таңымаанын
улахан халаанын буолбута.

Холобурга абаллахха, би-
йылды дылы куулун тутар 8
кунүүр Правительство санга
Председатель Федоров В. П.,
бэйзит депутатын, биир
дойдулааахтык Ларионов
Е. М. кыттылыарын үонна
улуусут башылыг Ядреев
А. Н. солбайаччытын Бочкар-
ев А. А. армаллааини наан
Түбэ нэхилиэннэ актын
бийн муньцааны кыттылаах-
тарын кытта сирэй көрсөн
олорон, элбэх тирээн турар
үонна Урун Күөл билингийн
туругун түннан болпурун-
хуирэхоро бинаяарыттын
аадааахтык таңымаанын
улахан халаанын буолбута.

Холобурга абаллахха, би-
йылды дылы куулун тутар 8
кунүүр Правительство санга
Председатель Федоров В. П.,
бэйзит депутатын, биир
дойдулааахтык Ларионов
Е. М. кыттылыарын үонна
улуусут башылыг Ядреев
А. Н. солбайаччытын Бочкар-
ев А. А. армаллааини наан
Түбэ нэхилиэннэ актын
бийн муньцааны кыттылаах-
тарын кытта сирэй көрсөн
олорон, элбэх тирээн турар
үонна Урун Күөл билингийн
туругун түннан болпурун-
хуирэхоро бинаяарыттын
аадааахтык таңымаанын
улахан халаанын буолбута.

Холобурга абаллахха, би-
йылды дылы куулун тутар 8
кунүүр Правительство санга
Председатель Федоров В. П.,
бэйзит депутатын, биир
дойдулааахтык Ларионов
Е. М. кыттылыарын үонна
улуусут башылыг Ядреев
А. Н. солбайаччытын Бочкар-
ев А. А. армаллааини наан
Түбэ нэхилиэннэ актын
бийн муньцааны кыттылаах-
тарын кытта сирэй көрсөн
олорон, элбэх тирээн турар
үонна Урун Күөл билингийн
туругун түннан болпурун-
хуирэхоро бинаяарыттын
аадааахтык таңымаанын
улахан халаанын буолбута.

